



LO CLAR DE LUA

Paraules e musica : B.Boué

- 1) Més perquè cau aimàr
Co qui hè tan sofrir?
E d'on vien lo lugrà
Qui, la noeit, voù tan lusir ?

*Repic : Com un matin d'estiù,
Com un sér shens adiu,
Qu'ei un beth clà de lua
Qui hèr desbrombàr,
La triste bruma(bis)*

- 2) Qu'ei mei hort que lo vent,
Qu'ei mei doç qu'un saunelh.
Ta' ua mair, plan sovent,
Un mainat, qu'ei lo so rei.
- 3) Puch lo temps passera;
L'amor que l'i a balhat,
Segut que'u prenera,
L'omi sera desvelhat.
- 4) Sus la màr, u batéu
Mau-adret, qu'ei partit.
Dab la-haùt, en lo cèu,
Ua estella, entà'u segui.

LE CLAIR DE LUNE

- 1) Mais pourquoi faut-il aimer
Ce qui fait tant souffrir?
Et d'où vient cet astre
Qui brille tant la nuit?

Refrain : Comme un matin d'été,
Comme un soir sans adieux,
C'est un beau clair de lune
Qui fait oublier la triste brume.

- 2) Il est plus fort que le vent,
Et plus doux qu'un rêve.
Pour une mère, très souvent,
Un enfant , c'est son roi.

- 3) Puis le temps passera;
L'amour qui lui a donné,
Surement lui reprendra ,
L'homme se sera éveillé.

- 4) Sur la mer, un bateau
Maladroit, est parti.
Avec là-haut, dans le ciel,
Une étoile, qui le suit.

Lou cla de lue

Bernard Boué
LOUS DE L'OUZOU

1

Mes per que cau ay mâr

3

ço qui hé tan souf fri

5

e d'oun bien lou lu grâ

7

qui la noeyt bau tan lu si

9

coum u ma ti d'os tiu coum u sé chens a dtu

11

qu'ey u bet cla de lu e

13

qui hé des brou bar la tris te bru

15

me la tris te bru

17

me

LO CLA DE LUA

- 1) **Do Sol Do**
 Més perquè cau aimà
Do Sol Do
 Co qui he tan sofrir?
Do7 Fa Do
 E d'on vient lo lughà
Do Sol Do
 Qui, la noeit, voù tan lusir?

Repic : **Sol Do**
Com un matin d'estiù,
Sol
Com un sér shens adiu,
Fa Sol Do
Qu'ei un beth clàr de lua
Sol
Qui hè desbrombàr,
Lam Fa Do
La triste bruma
Do Sol Do
La triste bruma